



**Crna Gora**  
**OPŠTINA BIJELO POLJE**  
Sekretarijat za uređenje prostora  
Br. 06/2-79/2-16  
Bijelo Polje, 19.05.2016.godine

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Musić Smaila iz Bijelog Polja, naselje Loznice, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju porodično stambenog objekta na dijelu urbanističke parcele UP 38 koju čini katastarska parcela br.51/4 KO Bijelo Polje u Loznicama, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG – opštinski propisi ", br.13/15), a na osnovu čl. 62 i čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Loznica ("Sl.list CG-opštinski propisi",br.44/15) i z d a j e

### **URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije**

Prema Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana Loznica na dijelu urbanističke parcele UP 38 koju čini katastarska parcela br.51/4 KO Bijelo Polje, izraditi tehničku dokumentaciju za izgradnju porodičnog stambenog objekta.

Napomena: Urbanističko tehnički uslovi odnose se na postojeći objekat koji je već izgrađen bez građevinske dozvole na katastarskoj parceli br.51/4 KO Bijelo Polje koji je evidentiran i prihvaćen planskim dokumentom.

#### **I Opšti uslovi**

Osnov za izradu investiciono – tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati odobrenje za građenje predmetnog objekta su ovi uslovi.

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta uz obavezno poštovanje urbanističko – tehničkih uslova.

#### **II Postojeće stanje**

Katastarska parcela br.51/4 KO Bijelo Polje, površine 544m<sup>2</sup>, upisana je u listu nepokretnosti izvod 3959, broj 105-956-4727/2016 od 06.05.2016.godine i kopiji plana br.956-105-142/16 od 16.05.2016.godine na kojima je prikazan predmetni objekat, kao objekat br.1-porodično stambena zgrada bruto površine osnove 86m<sup>2</sup> spratnosti prizemlje i sprat.

Na urbanističkoj parceli planom je evidentiran predmetni objekat (grafički prilog postojeće stanje fizičke strukture).

### **III Planirano stanje**

#### **1.Namjena površina**

Dio urbanističke parcele UP 38 koju čini katastarska parcela br.51/4 KO Bijelo Polje se nalazi u zoni koja je Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana Loznica planirana za stanovanje male gustine (SMG).

Namjena predmetnog objekta je stambena.

#### **2.Urbanistički parametri**

-Horizontalne i vertikalne osnove objekta:

Bruto površina osnove prizemlja objekta je 86m<sup>2</sup>.

Spratnost objekta je P+1.

Obzirom da u tekstualnom dijelu Plana stoji, da postojeći objekti definisanih horizontalnih i vertikalnih gabarita koji su planom evidentirani bez obzira da li su prekoračili planom zadate parametre i da li su izgrađeni sa ili bez građevinske dozvole, a koji su prikazani u grafičkom prilogu postojeće fizičke strukture, ukoliko ne ugrožavaju planiranu regulativu mogu se kao takvi zadržati, a predmetni postojeći objekat ne narušava planiranu regulativu, to se kao takav zadržava.

#### **3.Regulacija**

Građevinska i regulaciona linija: prema grafičkom dijelu - Plan saobraćaja nivelacije i regulacije.

Minimalna udaljenost objekta od susjednih parcela prema grafičkom prilogu.

#### **4. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje**

Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Projektom postići vizuelno jedinstvo prostornog rješenja koje će istaći arhitektonski izraz predmetnog objekta uz poštovanje visokih standarda shodno njegovojo funkciji, a bez narušavanja već formiranog ambijenta izgrađenim objektima.

Izgradnju objekta uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni. Krov objekta je obavezno kosi, dvovodni, četvor-

vodni ili kombinovani. Krovni pokrivač je crijep, eternit, tegola kanadeze ili neki drugi kvalitetan materijal.

#### **5. Klimatske i hidrološke karakteristike**

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena, kao što su temperaturna inverzija, magle, česte snježne padavine itd.

Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima. Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina, dakle dana bez vjetra.

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Najviše padavina ima u novembru, a najmanje u maju. Prosječno godišnje ima 109 kišnih, 21 snježni, 23 vedra i 135 oblačnih dana.

#### **6. Uslovi za aseizmičko projektovanje**

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

#### **7. Zaštita od požara**

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG2, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93).

#### **8. Uređenje terena**

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uređenja terena na pripadajućoj lokaciji.

#### **9. Saobraćaj**

Mjesto i način priključenja objekta na gradsku saobraćajnicu - objekat se priključuje na planiranu saobraćajnicu, shodno grafičkom prilogu Saobraćaja predmetnog plana, a do realizacije iste u planiranim gabaritima preko pristupnog puta koga čine parcele 51/5 i 53/1 KO Bijelo Polje.

Parkiranje je planirano u okviru urbanističke parcele.

Broj parking mesta je planiran po normativu 1 stan- jedno parking mjesto.

**10.Elektrouergetski uslovi – uslovi priključenja objekta na elektrodistributivnu mrežu**

Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG ([http://epcg.co.me/pdf/06\\_04/TehPrep%20 Prikljucenje%20NNM.pdf](http://epcg.co.me/pdf/06_04/TehPrep%20 Prikljucenje%20NNM.pdf)) i to:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.

Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.

#### **11. Hidrotehnički uslovi – uslovi priključenja objekta na hidrotehničku mrežu**

Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu izdati od strane JP Vodovod "Bistrica" će biti sastavni dio ovih uslova.  
Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

#### **12. Energetska efikasnost**

Projektom predvidjeti uslove za racionalno korišćenje energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.

Održiva gradnja uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu
- Energetsku efikasnost zgrada
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata
- Smanjenje gubitka toplote iz objekata poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnijim odnosom osnove i volumena zgrade
- Korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.)
- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije
- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

#### **13. Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.**

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

14. Sastavni dio ovih uslova su: grafički prilozi, izvodi iz plana.

Projektnu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:


- Glavni projekat izrađen u deset primjerka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjena postojećeg odnosno donošenja novog planskog dokumenta na osnovu kog su izdati.

**NAPOMENA:** Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dostaviti dokaz o pravu korišćenja pristupnog puta preko katastarskih parcela br.51/5 i 53/1 KO Bijelo Polje.


O B R A D I L A,

Dobrila Bugarin



S E K R E T A R,

Aleksandra Bošković



L/M → RIJEKA




# ZA NASELJE LOZNICE

## PLAN



### LEGENDA:

#### STANOVANJE



- porodično stanovanje
- vijekoprodnično stanovanje
- stanovanje sa delatnostima

#### CENTRALNE DELATNOSTI



- trgovina
- poslovanje

#### KOMUNALNE DELATNOSTI




- trafo stanica
- pomoći objekti
- objekti u izgradnji
- spratnost objekata


- objekti koji nisu ucrtani na podlozi


granica izmena i dopuna DUP-a


### ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA /fizičke strukture/



LIM  
RIJEKA










# DETALJNIH URBANISTIČKOG PLAN ZA NASELJE LOZNICE



KARAKTERISTIČNI POPREĆNI PROFILI R 1:100



L/M



## LEGENDA

### DRUŠTVENI SAOBRACAJ

- Ulice u naselju (kolovoz, trotoci i parknici)
- Biciklističko - pešачke staze

### ELEMENTI SAOBRACAJNICA

- Osnovna saobraćajnica
- Tangenta osovine saobraćajnice
- Oznaka mesta pripojljivača

### ULICA I PARCELA

- Naziv saobraćajnice
- Oznaka preseka saobraćajnice

### PARCELA

- Javni parking i garaža
- GRANICA URBANIJSKE PARCELE

### GRANICA URBANIJSKE PARCELE

- Gradovska linija Gl.1
- Regulaciona linija
- MOST (pešački)

### GRANICA IZMENA I DOPUNA DUP-a

- granica izmena i dopuna DUP-a

### PLAN SAOBRACAJA

- NIVELACIJE I REGULACIJE

list br. 9

### R 1:1000

### Investitor:

### Opština Belo Polje

### Organizacioni i tehnički tim:

### Skupština opštine Belo Polje

### Predstavnik: Miroslav Janković

### Datum izdavanja: 15.07.2015.



### LEGENDA:

#### DRUMSKI SAOBRAĆAJ



Ulice u naselju (kolovoz, troleoari i parkinzi)

#### BICIKLISTIČKO - PEŠAČKE STAZE



Biciklističko - pešačke staze

#### MOST (pešacki)



MOST (pešacki)

#### PARCELACIJA



Graničica urbanističke parcele

#### GRADJEVINSKA LINIJA GL 1



Gradjevinska linija GL 1

#### REGULACIONA LINIJA



Regulaciona linija

#### GRANICA IZMENA I DOPUNA DUP-a



Granica izmena i dopuna DUP-a

#### PLAN PARCELACIJE, REGULACIJE I UTU

R 1:1000

list br. 10


Investitor:




Opština Bijelo Polje

MINISTARSTVO ZA SADRŽAJ I PROSTORNE PLANIFIKACIJE

PREDMETE ZA KINSA TAK.









<b>LEGENDA:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>postojeća trafo stаница</li><li>planirana trafo stаница</li><li>postojeći elektrovod 10kV</li><li>planirani elektrovod 10kV</li><li>postojeći elektrovod 10kV koji se ukida</li><li>planirani elektrovod 0 4kV</li></ul>	<b>granica izmena i dopuna DUP-a</b>
		<b>PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE</b>
	R 1:1000	list br.13
Investitor:	Opština Bijelo Polje	
Obradivac:	URBANOPREJKI+ - PREDUZEĆE ZA KONSALTING, URBANIZACIJU, PROJEKTOVANJE I INGENIERING	CUDRODSTVOM NODINIC DILETA DON TE



CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE  
Broj: 956-105-142/2016  
Datum: 16.05.2016.



Katastarska opština: BIJELO POLJE

Broj lista nepokretnosti:


Broj plana: 9

Parcela: 51/4

## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

↑  
S



Ovjerava  
Službeno lice:



**PODRUČNA JEDINICA  
BIJELO POLJE**

Broj: 105-956-4727/2016

Datum: 06.05.2016

KO: BIJELO POLJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BIJELO POLJE BR.06/2-79/1-16, , izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 3959 - IZVOD**

**Podaci o parcelama**

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
51	4		9 17	23/07/2014	KASUMOVINA	Dvorište KUPOVINA		458	0.00
51	4	1	9 17	23/07/2014	KASUMOVINA	Porodična stambena zgrada KUPOVINA		86	0.00
								544	0.00

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002002800	DRŽAVNA SVOJINA UL.SLOBODE Bijelo Polje	Svojina	1/1
1612947280081	MUSIĆ ZAIM SMAIL LOZNICE Loznica	Korišćenje	1/1

**Podaci o objektima i posebnim djelovima**

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
51	4	1	Porodična stambena zgrada -	978	P1 86	/
51	4	1	Stambeni prostor u izgradnji - 3	1	P 78	Svojina MUSIĆ ZAIM SMAIL LOZNICE Loznica 1612947280081
51	4	1	Stambeni prostor - 30	2	P1 78	Svojina MUSIĆ ZAIM SMAIL LOZNICE Loznica 1612947280081

**Podaci o teretima i ograničenjima**

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
51	4	1		1	Porodična stambena zgrada	18/01/2000 0:0	Nema dozvolu Nema dozvolu za gradnju



1461540



CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

Načelnik,  
Medojević Vera, dipl pravnik



**D.O.O. Vodovod "BISTRICA"**  
Ul. Muha Dizdarevića br. 8  
84000 BIJELO POLJE

**OPŠTINA BIJELO POLJE**  
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA  
Ul. Slobode bb  
84000 BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 20. 05. 2016. god.  
Telefon: +38250-432-239  
Faks: +38250-432-120  
Korisnička služba: +38250-431-006  
E-mail: vodovodbp@t-com.me  
Veb adresa: [www.vodovodbp.me](http://www.vodovodbp.me)  
PIB: 020 040 11  
ŽIRO RAČUN:  
520-13821-31; 510-2196-48 ;  
505-96494-37; 535-5787-81 ;

Djelovodni broj:

**363/3**



**OPŠTINA BIJELO POLJE**

Primljeno	24.05.2016.	Odjel	Vrijednost
Org. jed.	Br. 062		

Rješavajući po zahtjevu **MUSIĆ SMAILA** iz Bijelog Polja, D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za priključenje objekta.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **uslova, br. 06/2-79/3-16 od 19.05.2016.god.**, dostavljamo Vam uslove za priključenje objekta na gradski vodovod i fekalnu kanalizaciju.

**VODOVODNA mreža PVC Ø315mm** prolazi desnom stranom lokalnog puta Bijelo Polje – Loznice – Rasovo – Bistrica gdje postoji mogućnost priključenja objekta koji se planira na urbanističkoj parceli br. **51/4 KO Bijelo Polje**. Prosječni pritisak u glavnoj vodovodnoj mreži iznosi oko **4,0 bara**. Glavna linija se nalazi na prosječnoj dubini od 100cm. Vodomjerna šahta treba da bude udaljena od granice parcele najviše 1m, u koju treba projektovati mehanički vodomjer proizvođača INSA promjera prema tehničkoj dokumentaciji. Šahta treba da sadrži i dva zatvarača prije i poslije vodomjera (tzv. I i II ventil). Svetli (unutrašnji) otvor armirano – betonske šahte treba da bude minimalno 110x110x95cm, sa ugradnjom lakog metalnog poklopca čiji promjer ne smije biti manji od Ø 600mm. Vodovodne instalacije predvideti za radni pritisak PN 10. Prilikom priključenja na glavnu vodovodnu mrežu predvidjeti AB šaht dimenzija 120x120x100cm za ugradnju zatvarača.

**Fekalna kanalizacija** ne postoji za naselje Loznice. Potrebno je uraditi biološki separator za preradu otpadnih voda, a prečišćenu vodu neophodno je odvesti do prirodnog recipijenta (rijeka Lim). Prilikom projektovanja separatora, voditi računa o zahtijevanoj kategoriji prečišćene vode.

**D.O.O. VODOVOD  
"BISTRICA"**  
Br. **363/3**  
**24.05.2016. god.**  
Bijelo Polje.

**D.O.O. VODOVOD „Bistrica“**  
TEHNIČKA SLUŽBA  
M.P.  
Marko Bulatović  
Marko Bulatović, šef razvoja VIK-a